VEFFERY VANIES JUCKSON,
PETITIONER

2005 DEC 19 - 8381 L ACTION NO. 2:05-1164-F D. T. MARSHALLDEBRAPSILY RESPONDENTS

> AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REQUEST TO PROCEED IN FORMA PAUPERIS

I, VEFFERY VAMES VACKSON,"

SAY THAT I AM THE PENTIONER IN THE ABOVE ENTITLED CASE; THAT IN SUPPORT OF MY MOTION TO PROCEED WITHOUT BEING REQUIRED TO PREPAY FEES, COSTS, OR GIVE SECURITY THEREOF, I STATE THAT BECAUSE OF MY POVERTY I AM UNABLE TO PAY THE COSTS OF SAID PROCEEDING OR TO GIVE SECURITY THEREOF; THAT I BELIEVE I AM ENTITLED TO RELIEF. I RECOGNIZE THAT I MAY BE PROSECUTED FOR ANY FALSE STATEMENT WHICH I MAY MAKE HEREIN.

I FURTHER SWEAR THAT THE RESPONSES WHICH I HAVE MADE TO QUESTIONS AND INSTRUCTIONS BELOW ARE TRUE.

- 1. ARE YOU PRESENTLY EMPLOYED NO
- 2. HAVE YOU RECIEVED WITHIN THE PAST TWELVE MONTHS ANY MONEY FROM ANY OF THE FOLLOWING SOURCES? A. BUSINESS - NO D. GIFTS - NO

- B. RENT PAYMENT -NO E. ANY OTHER SOURCES -NO

(3) DO YOU OWN CASH, OR DO YOU HAVE MUNEY IN A CHECKING

CHI DO YOU OWN ANY REAL ESTATE, STOCKS, BONDS, NOTES AUTONOBILES, OR OTHER VALUABLE PROPERTY [ EXCLUDING UNDINARY HOUSE MOLD FUNISHING AND OLOTHING]? NO (5.) I HAVE NO DEPENDANTS.

DONE THIS THE ISTA DAY OF DECEMBER 2005.

SIGNATURE OF PETITIONER PRO-SE

I LIEU OF NOTARY PUBLIC

THE INFORMATION SET FORTH IN THE FOREGOING AFFIBAUT
IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE. I
DECLARE UNDER PENALTY OF PERSURY THAT THE FOREGOING
IS TRUE AND CORRECT.

EXECUTED ON DECEMBER 15TH 2005

Jeffery J. Jackson SIGNATURE OF PETITIONER

## Montgomery County Detention Facility INMATE REQUEST FORM

DATE: NAME: <b>V</b> E	DECEMBER 14 FFERY J. JAC		: 8:00 KING#_1670	23 CELLBI	LOCK 4C
Please check (	ONLY ONE of the follo				
AAC	MAIL CANTEEN MEDICAL/DE	OND INFORMATION NTAL Briefly state	ON V ON G M O  your request	ROPERTY ISITATION OOD SERVICE ENERAL LIBRAR ONEY INFORMA THER	TION
PRUOF. 2004 4	ROBINSON, I I CONCERNING M NTIL DEC. 141 TH DO NOT WR	NEED (2) COPI 14 ACCOUNT 14 2005: - 1ANK YOU I	N ADVANC	E FOR YOUR	ASSISTANO My Jackson
)ate:	15/05 0- MA	ACTION	TAKEN	Time:	THE SAME PORT OF THE SAME PARTY OF THE SAME PART
.ction Taken		Unsen			

PLACE THIS FORM IN INMATE HANDMAIL BOX FOR PICK-UP

Inmate Request Forms will be routed to the appropriate supervisor or administration for disposition.

Request Forms will be completed and placed in inmate's file.

Page 2 of 3

## RESIDENT HISTORY REPORT

Montgomery County Jail 12/15/05 12:25 ST 001 / OPR YR

Booking Number : 16703
Resident Name : JACKSON, JEFFERY JAMES
Time Frame : 02/18/2004 12:28 - 12/15/2005 12:24

Date Time	Туре	ST C	PR Receipt #		
				Amount	Balance
03/21/2005 10:02	Rec Payment	2			
04/04/2005 09:28	Order		mw C93498	0.64	
04/07/2005 09:15	Order	_	tm C94716	0.00	0.00
04/11/2005 09:59	Order	_	tm C94976	0.00	0.00
04/14/2005 09:08	Order		tm C95240	0.00	0.00
04/18/2005 09:26	Order	_	nw C95552	0.00	0.00
04/21/2005 09:35	Order	•	tm C96016	0.00	0.00
04/25/2005 10:05	Order		nw C96322	0.00	0.00
05/02/2005 09:31	Order		nw C96656	0.00	0.00
05/05/2005 09:26	Order	÷	aw C97266	0.00	0.00
05/09/2005 09:33	Order	_	05,507	0.00	0.00
05/12/2005 10:20	Order		051115	0.00	0.00
05/16/2005 09:37	Order	3 am 3 no	930270	0.00	0.00
	Order		030301	0.00	0.00
	Order		930025	0.00	0.00
6/00/0005	Order			0.00	0.00
6/02/2005 14:06	Order	3 nd 3 nd	033403	0.00	0.00
6/06/2005 12:02 6/09/2005 09:10	Order	3 nd	000110	0.00	0.00
C/12/200	Order	3 nd	0100177	0.00	0.00
C 10 0 10	Order	3 nd	0100000	0.00	0.00
	Order	3 nd	0100114	0.00	0.00
6/22/2005	Order	3 ndv	010000	0.00	0.00
5/27/2005 00	Order	3 ndv	0101020	0.00	0.00
5/30/2005 10 0-	)rder	3 ndv	0101001	0.00	0.00
7/07/00-	rder)rder	3 srm	0 + 0 + 0 00	0.00	0.00
7/11/00=	rder	3 ndw		0.00	0.00
1/14/2005 00 00	rder	3 ndw	0102044	0.00	0.00
1/19/2005 00 0=	rder	3 ndw	C103120 C103323	0.00	0.00
//21/2005 00 00	rder	3 ndw	C103323	0.00	0.00
/25/2005 00 0:	rder	3 ndw	0100/00	0.00	0.00
/20/2005 00	rder	3 ndw	010100	000	0.00
101 1000	rder	3 ndw	0701470	0.00	0.00
101/2005 00 15	rder	3 ndw	C104708	0.00	0.00
108/2005 00 05	rder	3 ndw	C105343	0.00	0.00
/11/2005 00 05	rder	3 ndw	C105620	0.00	0.00
/15 /000	rder cder	3 ndw	C106022	0.00	0.00
/10 /000=	der	3 ndw	C106218	0.00	0.00
/22/2005 08:54 0	der der	3 ndw	C106505	0.00	0.00
25/2005 08.44 0	der	3 ndw	C106724	0.00	0.00
29/2005 09·32 Or	der	3 ndw	C107037	0.00	0.00
01/2005 09.41 0	der	3 ndw	C107430	0.00	0.00
08/2005 08·59 0x	der	3 ndw	C107835		0.00
12/2005 09:51 05	der	3 ndw	C108135	0.00	0.00
15/2005 09.58 05	der	3 ndw	C108462	0.00	0.00
19/2005 09:00 02	der	3 ndw	C108783	0.00	0.00
22/2005 08:53 On	der	3 ndw	C109082	0.00	0.00
26/2005 11·01 om	der	3 ndw	C109493	0.00	0.00
29/2005 10.22 0m	der	3 ndw	C109645	0.00	0.00
03/2005 ng.35 nz.	der	3 ndw	C110098	0.00	0.00
06/2005 10:03 Ord		3 ndw	C110382	0.00	0.00
10/2005 08:33 Ord		3 ndw	C110534	0.00	0.00
13/2005 10:02 Ord		3 ndw 3 ndw	C110854	0.00	0.00
17/2005 09:02 Ord		_	C111167	0.00	0.00
20/2005 09:39 Ord		_	C111457	0.00	0.00
$\frac{34}{2005}$ 10:10 Ord			C111766	0.00	0.00
7/2005 10:09 Ord			C112092	0.00	0.00
1/2005 09:38 Ord		3 ndw	C112417		0.00
99.30 OIQ	er	3 ndw	C112699	0.00	0.00

Page 3 of 3

## RÉSIDENT HISTORY REPORT

Montgomery County Jail 12/15/05 12:25 ST 001 / OPR YR

Booking Number

Resident Name

Time Frame

: 16703 : JACKSON, JEFFERY JAMES : 02/18/2004 12:28 - 12/15/2005 12:24

Date	Time	Туре	 ST				
11/07/2005 11/10/2005 11/14/2005 11/17/2005 11/21/2005 11/28/2005 12/06/2005	09:32 11:03 09:30 09:19 08:28 09:33 14:42	Order	ST 3 3 3 3 3 3 3 3	ndw ndw ndw ndw ndw ndw ndw	Receipt #	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/08/2005 12/12/2005	08:48 09:38	Order Order	3	srmJW ndw	C116002 C116293	0.00 0.00 0.00	0.00